



KOŠARKAŠKI SAVEZ CRNE GORE

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE I A ŽENSKE CRNOGORSKE LIGE Sezona 2025/26

**U PRIMJENI OD 8. SEPTEMBRA 2025.
PROPOZICIJE I A ŽCKL USVOJENE OD STRANE
UPRAVNOG ODBORA KSCG**

SADRŽAJ

.....	1
UVODNE ODREDBE.....	3
SISTEM I PRAVILA TAKMIČENJA IA ŽCKL SEZONA.....	5
Regularni dio takmičenja	5
Play Off	5
REGISTRACIJA IGRAČA I PRATEĆIH ČLANOVA.....	5
PRELAZNI ROKOVI	6
Redovni prelazni rok.....	6
Kvota 5	6
BROJ STRANACA.....	7
KALENDAR, DANI I VRIJEME ODIGRAVANJA UTAKMICA	7
I TEHNIČKI NORMATIVI.....	10
II PRAVILA ZA EKIPE, TRENERE I SLUŽBENA LICA	13
III PRAVILA ZA SUDIJE, DELEGATE, POMOĆNE SUDIJE I STATISTIČARE	15
IV DUŽNOSTI ORGANIZATORA UTAKMICE.....	20
V TOK UTAKMICE.....	22
VI ODREĐIVANJE PLASMANA.....	23
VII ŽALBE	23
VIII KAZNENE ODREDBE.....	25
ORGANIZACIJA UTAKMICE	25
NESPORTSKO PONAŠANJE GLEDAOCA ZA VRIJEME UTAKMICE	26
FIZIČKI NAPAD GLEDAOCA	27
NESPORTSKO PONAŠANJE IGRAČA, TRENERA I SLUŽBENIH KLUPSKIH LICA (doktora, fizioterapeuta, službenog predstavnika kluba, odgovornih osoba kluba).....	28
NESAVJESNO OBAVLJANJE DUŽNOSTI DELEGATA, SLAB I NESTRUČAN RAD SUDIJA, KONTROLORA I POMOĆNIH SUDIJA.....	30
IX FINANSIJSKE ODREDBE	32
X ZAVRŠNE ODREDBE	34

Na osnovu člana 4 Pravilnika o takmičenju Košarkaškog saveza Crne Gore, Upravni odbor KSCG na sjednici održanoj 08. 09. 2025. godine, usvojio je

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE IA ŽENSKJE CRNOGORSKE KOŠARKAŠKE LIGE ZA SEZONU 2025/2026

UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim Propozijama za takmičenje (u daljem u tekstu: Propozicije) Košarkaški savez Crne Gore (u daljem u tekstu: KSCG) uređuje i propisuje odredbe o takmičenju u Prvenstvu Crne Gore u IA ženskoj seniorskoj ligi (u daljem u tekstu: IA ŽCKL) a posebno uređuje:

1. Tehničke normative,
2. Pravila za ekipe, trenere i službena lica,
3. Pravila za sudije, delegate, pomoćne sudije i statističare,
4. Dužnosti organizatora utakmice,
5. Tok utakmice,
6. Određivanje plasmana,
7. Žalbe,
8. Kaznene odredbe,
 - Organizacija utakmice
 - Nesportsko ponašanje gledaoca za vrijeme utakmice
 - Fizički napad gledaoca
 - Nesportsko ponašanje igrača, trenera i službenih predstavnika kluba i ostalih klupskih lica,
 - Nesavjesno obavljanje dužnosti delegata, slab i nestručan rad sudija, kontrolora i pomoćnih sudija
9. Finansijske odredbe
10. Završne odredbe

Propozicije za takmičenje predstavljaju osnovni propis za takmičenje u prvenstvu Crne Gore u IA ženskoj seniorskoj ligi.

Član 2

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod, osim kada je za pojedino pitanje izričito naznačeno drugačije.

Član 3

I A ženska crnogorska košarkaška liga (u daljem tekstu I A ŽCKL) je najviše košarkaško takmičenje za seniore na nivou Crne Gore. Na osnovu plasmana u ovoj ligi dobija se prvak Crne Gore, kao i učesnici u međunarodnim takmičenjima.

Član 4

Takmičenjem u I A ŽCKL rukovodi Komesar lige koga određuje Upravni odbor KSCG. Komesar je prvostepeni disciplinski organ koji odlučuje o svim disciplinskim prekršajima vezanim za takmičenje.

Takmičenje u okviru I A ŽCKL odvija se na osnovu Pravila igre koja utvrđuje Međunarodna košarkaška federacija - FIBA, Pravilnika o takmičenju KSCG, odgovarajućih propisa KSCG i ovih Propozicija.

Službeni tekst Pravila FIBA objavljuje Košarkaški savez Crne Gore.

Član 5

Utvrđeni kalendar takmičenja lige ne može da se mijenja, osim u izuzetnim slučajevima koji nisu mogli da budu unaprijed predviđeni, kao i u slučaju plasmana naših klubova u završnicama međunarodnih FIBA takmičenja i ostalih međunarodnih i regionalnih takmičenja. Odluku o promjeni kalendara donosi Upravni odbor KSCG, odnosno Komesar u dogovoru sa klubovima.

Član 6

Prvenstvo se može igrati po dvokružnom, trokružnom ili četvorokružnom bod sistemu. U svakom slučaju kod parnih sistema takmičenja mora biti ispoštovan princip jednakog broja domaćih i gostujućih utakmica, na osnovu čega se određuje poredak na tabeli.

Utakmicu organizuje klub domaćin, odnosno klub koji je prvoimenovani u rasporedu takmičenja.

Klub domaćin ne može biti organizator na terenu gostujuće ekipe, osim u slučaju saglasnosti oba kluba.

U slučaju jednakog broja bodova dva ili više timova plasman se utvrđuje na osnovu Pravila igre (plasman ekipa).

Član 7

Sistem takmičenja u IA ŽCKL donosi i usvaja Upravni odbor KSCG. Sistem takmičenja u IA ŽCKL mora biti usvojen najkasnije 30 dana prije početka takmičenja u IA ŽCKL

SISTEM I PRAVILA TAKMIČENJA IA ŽCKL SEZONA

U takmičarskoj sezoni 2025/26 u regularnom dijelu takmičenja će učestvovati 8 timova:

1. Budućnost Bemax
2. Trebjesa
3. Podgorica
4. Primorje
5. Herceg Novi 87
6. Lovćen
7. Antivari
8. Sea Stars

Takmičenje je organizovano u dvije faze faze:

- Regularni dio (14 kola)
- Play Off

Regularni dio takmičenja

Unutar regularnog dijela takmičenja igra se po dvostrukom bod sistemu (svako sa svakim, kod kuće i u gostima) kroz osamnajest (14) kola.

Nakon regularnog dijela takmičenja, četiri (4) prvoplasirane ekipe iz IA ŽCKL igraju PLAY OFF (parovi 1-4 i 2-3)

Play Off

Parovi polufinala su 1-4 i 2-3.

Utakmice polufinala Play Off-a igraju se na dvije (2) pobjede po pravilu domaćin (1 utakmica) – gost (1 utakmica) – domaćin (1 utakmica) 1-1-1. Prva utakmica se igra kod bolje plasirane ekipe, druga kod slabije plasirane, a treća kod bolje plasirane ekipe.

Finale se igra u dvije dobijene utakmice. Prva utakmica se igra kod bolje plasirane ekipe, druga kod slabije plasirane, a eventualna treća kod bolje plasirane ekipe.

REGISTRACIJA IGRAČA I PRATEĆIH ČLANOVA

Klubovi su u obavezi da dostave dokumentaciju za licenciranje svojih igrača i pratećih članova za takmičenje i to:

- Prijavnu listu za licenciranje igrača koja se nalazi na sajtu KSCG (Obrazac br.1–ispunjava se elektronski)
- Prijavnu listu za ovjeru pratećih članova koja se nalazi na sajtu KSCG (Obrazac br.2 – ispunjava se elektronski)

Igrači

Klubovi su u obavezi da prvu Prijavnu listu za licenciranje igrača dostave kancelariji KSCG najkasnije do **22.septembra** tekuće godine, a na kojoj mora biti prijavljeno najmanje 10 igrača.

Klubovi mogu dopuniti Prijavnu listu za licenciranje igrača putem mejla kancelariji KSCG (mirjana.kscg@t-com.me) najkasnije do **16:00 časova**, dan prije početka odigravanja utakmice **1.kola** predviđene kalendarom takmičenja.

U prijavnoj listi za licenciranje igrača I A ŽCKL mogu biti igrači rođeni 2010. i stariji. U prijavnoj listi za licenciranje igrača može biti jedan igrač 2011. ili 2012. godište, koji se ne može mijenjati tokom takmičarske sezone.

Prateći članovi

Klubovi su u obavezi da prvu Prijavnu listu za prateće članove (Obrazac br.2) dostave putem mejla Komesaru lige (mirjana.kscg@t-com.me) najkasnije do 16:00 časova, dan prije datuma utakmice **1.kola** predviđene kalendarom takmičenja .

Za vrijeme takmičenja I A ŽCKL promjene na Prijavnoj listi pratećih članova (Obrazac br.2) je moguće dostaviti putem mejla Komesaru lige (mirjana.kscg@t-com.me) do 16:00 časova dan prije datuma utakmice predviđene kalendarom takmičenja.

PRELAZNI ROKOVI

Redovni prelazni rok

Završava se najkasnije do **16:00 časova** dana koji neposredno prethodi datumu odigravanja utakmice **1.kola**, utvrđenom kalendarom takmičenja. Po isteku ovog roka, Prijavna lista za licenciranje igrača (Obrazac br.1) se zaključava.

Kvota 5

Otvora se nakon odigranog **1.kola** I A ŽCKL, a zatvara **najkasnije do 16:00 časova** dana koji neposredno prethodi datumu odigravanja utakmica **10.kola**, utvrđenih kalendarom takmičenja.

Promjene na Prijavnoj listi licenciranih igrača (Obrazac br.1) I A ŽCKL dozvoljene su za vrijeme takmičenja isključivo u okviru Kvote 5.

Kvota 5 počinje da važi nakon odigranog **1.kola** I A ŽCKL.

Za vrijeme takmičenja I A ŽCKL promjene na Prijavnoj listi licenciranih igrača (Obrazac br.1) je moguće dostaviti putem mejla kancelariji KSCG (mirjana.kscg@t-com.me) najkasnije do **16:00 časova** dan prije datuma utakmice **10.kola** predviđene kalendarom takmičenja.

Tokom iste takmičarske sezone, igrač koji je registrovan za klub I A ŽCKL, može preći u drugi klub I A ŽCKL u okviru Kvota 5 samo u periodu između **7. i 8. kola** u skladu sa utvrđenim kalendarom takmičenja, uz dostavljeni raskid ugovora sa prethodnim klubom. Klub ima na to pravo samo ukoliko Kvota 5 nije u potpunosti iskorišćena. Nakon navedenog roka klubovi više nemaju pravo da registruju igrača bez obzira da li je ispunjena Kvota 5. Jednom popunjeno mjesto u Kvoti 5 ne može se opet popunjavati u slučaju da je igrač napustio klub.

Prijavna lista licenciranih igrača (Obrazac br.1) sa igračem koji je u postupku licenciranja i čeka **Izlazno pismo** (FIBA Letter of clearance) ne može biti ovjerena od strane KSCG, sve dok igrač koji je u postupku licenciranja ne dobije **Izlazno pismo**, odnosno stekne pravo nastupa. Ovo pravilo se odnosi na sve rokove bez obzira da li je u pitanju **Redovni rok ili Kvota 5**.

BROJ STRANACA

Klubovi imaju pravo tokom prelaznih rokova registrovati neograničen broj stranih igrača koji se nalaze na Prijavnoj listi za licenciranje igrača (Obrazac br.1) , dok je u Prijavnoj listi igrača i pratećih članova za utakmicu koja se nalazi na sajtu KSCG (Obrazac br.3) dozvoljeno maksimalno 2 strana igrača.

Član 8

KALENDAR, DANI I VRIJEME ODIGRAVANJA UTAKMICA

Kalendar takmičenja usvaja Upravni odbor KSCG 30 dana prije početka takmičenja. Utakmice lige igraju se prema utvrđenom kalendaru takmičenja, u vremenu koje odredi klub domaćin.

Početak utakmice može se zakazati:

- Subotom od 16,00 – 21,00h ili;
- Nedjeljom od 12,00h do 20,00h ili;
- Petkom od 17,00h do 21,00h, ili;
- Radnim danom u toku nedjelje (srijeda/četvrtak) samo ako je tako određeno kalendarom od 18,00h do 21,00h

Utakmica se može zakazati i drugim danima tokom nedjelje i u drugoj satnici nego što je navedeno, ali samo uz saglasnost protivničke ekipe i sa odobrenjem Komesara lige.

Član 9

Klubovi I ŽCKL moraju se pridržavati usvojenog kalendara takmičenja i odredaba ovih Propozicija koje regulišu način zakazivanja utakmice.

Klubovi iz istog grada svoje utakmice, po pravilu, zakazuju tako da između njihovih početaka ima najmanje 2 sata razlike.

Klub domaćin dužan je da 7 dana prije određenog termina putem E-KSCG platforme zakaže utakmicu a klub gost u obavezi da je potvrdi u roku od 24 sata od njenog zakazivanja. Ponuđeni termin mora biti usklađen sa članom 8 ovih Propozicija.

Ukoliko klub u Propozicijama utvrđenom roku ne zakaže utakmicu ili gost ne potvrdi, Komesar ima pravo da odredi termin odigravanja utakmice ako za to postoje opravdani razlozi u interesu Lige, uz obavezu poštovanja usvojenog kalendara takmičenja

Klub koji se iz neopravdanih razloga ne pojavi na utakmicu, gubi utakmicu 20:0 i ne dobija 1 bod u plasmanu i podliježe novčanoj kazni u skladu sa ovim Propozicijama.

Ukoliko utakmicu prenosi TV emiter, klub domaćin je dužan da istu zakaže u vremenu kako je dogovoreno posebnim ugovorom između KSCG i TV emitera.

Komesar je ovlašten da odobri poseban termin u slučaju TV prenosa.

Član 10

Komesar je ovlašten da u posljednjim kolima lige, ukoliko smatra da je to u interesu takmičenja, odluči da se sve ili pojedine utakmice jednog kola igraju istog dana i da počnu u isto vrijeme.

Klub koji je prijavio utakmicu u određenom terminu, a kasnije iz objektivnih razloga (zauzetost dvorane) mijenja satnicu ili salu, može to učiniti najkasnije 5 dana prije prvobitno zakazanog termina, s tim da snosi sve administrativne troškove učinjene ovakvim promjenama.

Objektivnost razloga promjene sale i termina utakmice procjenjuje Komesar lige, koji odlučuje i o eventualnim sporovima u vezi sa ovim

Član 11

Ukoliko utakmica ne može da se igra u zakazano vrijeme ili bude prekinuta zbog teškog kvara na nekom od uređaja (isključenje svjetla, lom tabli na koševima i sl.), koji ne može da se otkloni u roku od 60 minuta, utakmica će se igrati u toku sledeća 24 časa.

Utakmica koja je odložena zbog uzroka više sile, odigraće se u toku sljedeća 24 sata.

Utakmica koja ne može da se odigra zbog uzroka više sile (zemljotres, poplava, požar i sl) nestanka električne energije, prekida ili zastoja javnog saobraćaja koji onemogućuje ekipu da blagovremeno dođe u mjesto odigravanja utakmice, odigraće se u sljedeća 24 sata. Odluku o odigravanju utakmice u sljedećih 24 sata donosi glavni sudija i delegat utakmice u dogovoru sa Komesarom lige.

Troškove odigravanja odložene utakmice iz stava 1 ovog člana, troškove službenih lica za produženi boravak u mjestu ili ponovni dolazak u mjesto odigravanja odložene ili nastavljene utakmice snosi domaćin. Troškovi ekipa za produženi boravak u mjestu ili

ponovni dolazak u mjesto odigravanja odložene ili nastavljene utakmice iz stava 1 ovog člana snosi svaka ekipa za sebe, o čemu odluku donosi Komesar lige. Ukoliko utakmica ne može da se odigra u roku od 24 sata, odluku o troškovima i vremenu nove utakmice donosi Komesar lige.

Utakmica koja je prekinuta zbog razloga više sile, odnosno vanrednih okolnosti, nastavlja se tako što važe vrijeme i rezultat u trenutku prekida, kao i svi ostali podaci iz zapisnika prekinute utakmice.

Bolest ili zauzetost igrača i trenera, zauzetost sale, igranje prijateljskih utakmica ili turnira u zemlji ili inostranstvu, problemi sa prevozom i slično, nisu opravdani razlozi za odlaganje utakmice, ali se mogu usvojiti uz saglasnost obije ekipe i uz odobrenje Komesara lige.

Odložena utakmica se mora zakazati i odigrati u toku naredne nedjelje a jednom odložena utakmica se više ne može odlagati. U protivnom će utakmica biti registrovana službenim rezultatom protiv ekipe koja ne može da odigra utakmicu.

Klub ima pravo da odloži utakmicu, zbog nastupa svog igrača za nacionalnu reprezentaciju. Komesar lige donosi odluku o datumu odigravanja odložene utakmice. Utakmice koja se iz opravdanih razloga odlože, igraju se sa Prijavnom listom licenciranih igrača koja je bila odobrena u krajnjem slučaju dan prije datuma utakmice predviđene usvojenim kalendarom takmičenja.

Klubovi koji tokom takmičarske sezone igraju utakmice zvaničnog međunarodnog ili regionalnog takmičenja i I AŽCKL u vremenskom razmaku do 72 sata, imaju pravo tražiti da utakmice IA ŽCKL igraju u drugom terminu uz saglasnost Komesara lige. Komesar lige donosi odluku o datumu odigravanja odložene utakmice.

Član 12

Bolest ili zauzetost igrača i trenera, zauzetost sale, igranje prijateljskih utakmica ili turnira u zemlji ili inostranstvu, problemi sa prevozom i slično, nisu opravdani razlozi za odlaganje utakmice, ali se mogu usvojiti uz saglasnost obije ekipe i uz odobrenje Komesara lige.

Odložena utakmica se mora zakazati i odigrati u toku naredne nedjelje a jednom odložena utakmica se više ne može odlagati. U protivnom će utakmica biti registrovana službenim rezultatom protiv ekipe koja ne može da odigra utakmicu.

Klub ima pravo da odloži utakmicu, zbog nastupa svog igrača za nacionalnu reprezentaciju. Komesar lige donosi odluku o datumu odigravanja odložene utakmice. Utakmice koja se iz opravdanih razloga odlože, igraju se sa Prijavnom listom licenciranih igrača koja je bila odobrena u krajnjem slučaju dan prije datuma utakmice predviđene usvojenim kalendarom takmičenja.

Klubovi koji tokom takmičarske sezone igraju utakmice zvaničnog međunarodnog ili regionalnog takmičenja i I AŽCKL u vremenskom razmaku do 72 sata, imaju pravo tražiti da utakmice IA ŽCKL igraju u drugom terminu uz saglasnost Komesara lige. Komesar lige donosi odluku o datumu odigravanja odložene utakmice.

Član 13

Play-off za prvaka Crne Gore odvija se na način utvrđen Sistemom takmičenja koji usvaja Upravni odbor Po završetku posljednje utakmice Play - off-a, svečano se proglašava prvak CG.

Prvak dobija medalje i pehar u trajnom vlasništvu.
Upravni odbor KSCG može da predvidi i širi program svečanog proglašenja Prvaka Crne Gore.

Član 14

Sve utakmice Komesar registruje u najkraćem roku, ali najkasnije 7 (sedam) dana od dana odigravanja utakmice.

U slučaju da je na utakmicu podnijeta žalba, rok za registraciju se odlaže do donošenja odluke po žalbi.

| TEHNIČKI NORMATIVI

Član 15

Utakmice lige igraju se u dvoranama koje u svemu odgovaraju uslovima određenim propisima FIBA i ovim Propozicijama i koje je registrovao Komesar.

U dvorani mora da bude obezbijeđen poseban prolaz za ekipe, sudije i službena lica (tunel), od svlačionica do terena za igru, kao i zaštita klupa za igrače gostujuće ekipe i zapisničkog stola od svakog kontakta sa publikom.

Teren za igru je od drveta, veličine 28 x 15 m.

Visina tavanice je najmanje 7 m. Teren je obilježen prema Pravilima igre (*slika str.37*)

Table su od odgovarajućeg providnog materijala, obložene po ivicama sa donje strane i na donjem dijelu bočnih strana u visini od 35 cm, sunderastom zaštitnom masom. Dimenzija tabli je 180 x 105 cm pri čemu je donja ivica table udaljena od tla 290 cm.

Table moraju biti sa unutrašnje strane uokvirene LED sijalicama (trakama) koje svijetle jarko crvenom bojom i koje se automatski pale po isteku vremena za svaku četvrtinu ili produžetak. Crvene LED sijalice moraju biti sinhronizovane sa glavnim satom na način da se upale, i ostanu da svijetle kada istekne svaka četvrtina ili produžetak. Crvene led lampe se ne smiju upaliti kada istekne period od 24 sekunde ili 14 sekundi. Na tablama mora biti instalirana horizontalna žuta LED traka, odmah ispod gornje crvene LED sijalice, koja označava istek napada. Linije na tabli moraju biti bijele boje. (*slika str.39*) Konstrukcija koša je udaljena najmanje 2 m od ivice čelone linije, zaštićena sunderastom masom i obojena tako da je uočljiva igračima. Obruč koša je zglobni.

Teren za igru je odvojen od gledališta čvrstom ogradom visine 60 - 80 cm.

Ograda je od graničnih linija terena za igru udaljena najmanje 2 m. To takođe važi i za bilo kakve čvrste prepreke (redari, obezbjeđenje, fotoreporter, klupe za igrače, zapisnički sto itd.). Jačina električnog svjetla treba da bude ravnomjerna i jačine najmanje 1000 Luksa. Svjetlosni izvori treba da budu najmanje 7 m od terena za igru, postavljeni tako da ne ometaju vidno polje igrača.

Temperatura u dvorani je najmanje 10 C.

Ako delegat utakmice ili jedan od klubova posumnja u podatak o temperaturi u dvorani, delegat je dužan da izmjeri temperaturu u prisustvu predstavnika oba kluba i prvog sudije, za tu svrhu klub domaćin mora da ima pripremljen termometar.

Sportske dvorane moraju imati odgovarajuće svlačionice za svaku ekipu sa stolom za bandažiranje i stolicama ili klupom za 15 osoba, te pomoćne prostorije sa mokrim čvorom sa toplom vodom sa 4 tuša. Najmanje jednu svlačionicu za sudije sa mokrim čvorom sa toplom vodom i tušem, a dvije u slučajevima kada imamo i ženu kao sudiju. Sve svlačionice moraju biti zaključane i čuvane, a domaćin odgovara za sve što je ostavljeno u svlačionicama.

U cilju potpunog informisanja javnosti i marketinškog promovisanja takmičenja klub domaćin obavezan je da u dvorani obezbijedi prostoriju sa najmanje deset sjedećih mesta za konferenciju za štampu. Konferencija za štampu održava se odmah po završetku utakmice.

Klubovi su dužni da obezbijede prisustvo trenera i jednog igrača.

Zapisnički sto je dugačak 5 m i postavljen je na udaljenosti od najmanje 3 m od bočne linije po sredini terena za igru.

Klupe za igrače i službena lica postavljene su sa obe strane zapisničkog stola i udaljene najmanje 3 m od bočne i 5 m od centralne linije terena za igru.

Na utakmicama lige obavezan je zidni električni sat za igru kojim se rukuje sa zapisničkog stola. Hronometar pokazuje vrijeme od 10,00 prema 00,00 i mjeri i sekunde. Pored sata, na istoj tabli nalazi se i uređaj na kome se bilježe postignuti poeni obje ekipe. Displeji uređaja za mjerenje 24 sec. su postavljeni na konstrukciji koša iznad table (dva komada), udaljeni najmanje 50 cm od table, i povezani su sa satom za igru, tako da se po isteku 24 sec. kada se oglasi signal za 24 sec., glavno vrijeme ne zaustavlja automatski, kako je određeno Pravilima igre. Uređaj za 24 sec. ima hronometar u gornjem dijelu koji pokazuje vrijeme igre.

Ukoliko se utvrdi da je temperatura u dvorani niža od 10° C utakmica se može odigrati uz saglasnost gostujuće ekipe.

Ukoliko saglasnost gostujuće ekipe nije data, organizatoru se ostavlja 24 sata da obezbijedi potrebnu temperaturu dvorane.

Ukoliko organizator (klub domaćin) ne može da obezbijedi potrebnu temperaturu ili drugu dvoranu registrovanu za utakmice I A ŽCKL lige utakmica će se odigrati u roku od 3 (tri) dana.

Odluku o mjestu i troškovima oko organizacije utakmice donosi Komesar lige.

Član 16

Za zapisničkim stolom nalaze se samo službena lica i to prema rasporedu koji je utvrđen Pravilima igre, s lijeva na desno:

- | | |
|-------------------|---|
| - prvo mjesto: | mjerilac 24 sec. |
| - drugo mjesto: | mjerilac vremena (rukovalac semaforom) |
| - treće mjesto: | delegat |
| - četvrto mjesto: | zapisničar (ako piše desnom rukom, a ako piše lijevom raspored je obrnut) |
| - peto mjesto: | pomoćni zapisničara |
| - šeto mjesto: | statističar |
| - sedmo mjesto: | pomoćni statističara |

Lice koje rukuje mikrofonom odnosno razglasnim uređajem, nalazi se za posebnim stolom pored zapisničkog stola.

Razglasni uređaj služi samo za davanje obavještenja o utakmici. Nedopustivo je korišćenje razglasnog uređaja za komentarisanje suđenja, podsticanje publike na navijanje ili ometanje igre gostujuće ekipe.

Položaj zapisničkog stola i stolice za izmjene

1= Mjerilac perioda šuta

3 = Delegat

2 = Mjerilac vremena


4 = Zapisničar

x = Stolice za izmjene
Statističar

5 = Pomoćni zapisničar 6 =

7 = Pomoćni statističar

Teren za igru



Član 17

Na utakmicama reg

ularnog dijela Play Off-a obavezno je korišćenje Sistema za ponavljanje snimka – IRS (Instant Replay System).

Organizator je dužan da stavi na raspolaganje sljedeće:

- himnu Crne Gore, koja se pušta 6 minuta prije početka svake utakmice, a nakon prozivke igrača, odnosno kada su svi igrači postrojeni na terenu
- lap topa za potrebe IRS
- ispravnu aparaturu za mjerenje vremena i rukovanje semaforom,
- aparaturu za automatsko mjerenje 24 sec,
- uređaj - pokazatelj bonusa (4 lične greške),
- zapisnik, obrazac kakav je propisan Pravilima igre,
- tablice za pokazivanje ličnih grešaka i diskvalifikaciju igrača (GD),
- termometar za mjerenje temperature
- uređaj za pokazivanje naizmjeničnog posjeda,
- rezervnu pištaljku,
- 2 štoperice,
- stoni časovnik za mjerenje time out-a,

Član 18

Dresovi igrača moraju da budu obilježeni prema FIBA Pravilima igre (*slika str.35 i 36*).

Ekipe su obavezne da se pridržavaju pravila obaveznog izgleda dresa.

Domaćin uvijek igra u svijetlim dresovima, a gost u tamnim. Gost je dužan da uskladi boju svojih dresova sa bojom dresova domaće ekipe. Međutim ako se dvije ekipe slože mogu da nastupe u skladu sa dogovorom.

Ukoliko utakmicu prenosi TV ekipe su dužne da vode računa o izboru dresova, radi nesmetanog praćenja programa.

Osnovna oprema svih igrača izuzimajući patike mora biti jednoobrazna. Svi igrači u ekipi moraju imati sve svoje elastične navlake na rukama i nogama, opremu na glavi, znojnice oko ručnog zgloba, trake za glavu i terapijske trake u istoj postojećoj boji. Na dodacima dresu ne smije se nalaziti reklama. Svi dodatni detalji, kao i čarape u okviru jedne ekipe moraju biti jednoobrazni. Dresovi ne mogu biti dugih rukava. Nisu dopušteni fluorescentni i slični materijali. Igrači ne mogu da nose opremu koja može da prouzrokuje povredu drugih igrača. Po odluci FIBA dozvoljeno je korišćenje brojeva od 0 do 99

II PRAVILA ZA EKIPE, TRENERE I SLUŽBENA LICA

Član 19

Na utakmicama lige mogu da nastupe igrači koji posjeduju ovjerene licence od strane Registracione komisije KSCG.

Klubovi su obavezni da na utakmicama nastupe sa najmanje deset, a najviše dvanaest igrača.

Odluku o broju stranih igrača koji imaju pravo nastupa u IA ŽCKL donosi Upravni odbor najkasnije sa odlukom o Sistemu takmičenja za nastupajuću sezonu. Takođe, odluku o broju igrača (uključujući i strance) koje klubovi poslije Redovnog prelaznog roka mogu zamijeniti i registrovati donosi Upravni odbor najkasnije sa odlukom o Sistemu takmičenja za nastupajuću sezonu. Tom odlukom Upravni odbor određuje najkasniji datum do kada klubovi poslije Redovnog prelaznog roka mogu registrovati igrače.

Član 20

Obavezan je dres kod (sako, košulja/klupska polo majica i pantalone, ali bez jeansa) za stručni štab koji mora biti jednoobrazano odjeven, s tim da doktor, fizioterapeut i kondicioni trener ekipe mogu biti u sportskoj opremi.

Službeni predstavnik kluba mora biti odjeven po dres kodu koji važi za stručni štab.

Službeni predstavnik ili tehnički rukovodilac kluba ili trener ekipe, dužan je da 30 minuta prije početka utakmice preda delegatu Prijavnu listu licenciranih igrača (Obrazac br.1) ovjerenu od Registracione komisije KSCG, Prijavnu listu za prateće članove (Obrazac br.2) ovjerenu od Komesara i Prijavnu listu igrača i pratećih članova za utakmicu (Obrazac br.3) te priloži identifikaciona dokumenta za prateće članove radi provjere identiteta. Svi obrasci su dostupni za preuzimanje na sajtu KSCG u odjeljku Dokumenta.

Član 21

Ljekarski pregled igrača obavezan je i vrši se neposredno prije početka prvenstva, prilikom izdavanja ili ovjere licenci. Igrač bez ljekarskog pregleda **nema** pravo natupa na utakmici. Ekipa gubi utakmicu 20:0 i dobija nula bodova u plasmanu za tu utakmicu ukoliko zbog ljekarskog pregleda nema dovoljan broj igrača za nastup

Član 22

Dužnost trenera ekipe ili pomoćnog trenera može da obavlja samo lice koje posjeduje propisanu trenersku licencu, izdatu od strane Udruženja košarkaških trenera Crne Gore.

Komesar ovjerava Prijavnu listu pratećih članova (Obrazac br.2) kluba za trenere, službene predstavnike kluba, fizioterapeute i kondicione trenere.

Član 23

Na klupi za rezervne igrače mogu se naći isključivo lica sa Prijavne list za licenciranje igrača (Obrazac br.1), sa Prijavne liste za prateće članove kluba (Obrazac br.2), ovjerene od Registracione komisije, Komesara ili UKTCG za tu sezonu:

- trener, samo sa trenerskom licencom izdatom i ovjerenom od strane UKTCG ,
- pomoćni trener, sa trenerskom licencom izdatom i ovjerenom od strane UKTCG
- sedam osoba, sa ovjerene Prijavne liste za prateće članove kluba (Obrazac br.2), od kojih je jedna obavezno službeni predstavnik kluba. Ostale osobe mogu biti ljekar, fizioterapeut, kondicioni trener, statističar, tehniko i sl.. Nijedan od prethodno navedenih lica ne može obavljati funkciju trenera ili pomoćnog trenera.

Službeni predstavnik kluba domaćina dužan je da sjedi na klupi domaćina na strani bližoj zapisničkom stolu i odgovoran je delegatu u ime kluba organizatora za organizaciju utakmice. Komesar lige može da odbije izdavanje legitimacije predloženom licu, ukoliko procijeni da njegovo ponašanje u prethodnom periodu nije bilo na potrebnoj sportskoj visini. Komesar lige isto tako ima pravo da povuče izdatu legitimaciju, ukoliko ovakvi razlozi nastanu tokom takmičenja. U tom slučaju klub ima pravo da predloži novo lice.

Član 24

Trener i pomoćni trener može u toku utakmice na ućtiv način da stavi primjedbe na rad i objektivnost pomoćnih sudija delegatu utakmice samo kada lopta postane mrtva i sat za igru bude zaustavljen, koji o tome obavještava sudije.

Ostala službena lica nemaju pravo da tokom utakmice komuniciraju sa delegatom i sudijama. Oni su jedino ovlašćeni da prije utakmice stave eventualne primjedbe samo na organizaciju.

Delegat je dužan da ove primjedbe obavezno konstatuje u svom izvještaju.

.

Član 25

Svaki klub je dužan da utakmicu igra sa ekipom u najboljem sastavu.
Svaki klub mora imati na klupi najmanje 5 igrača na početku utakmice.
Ako taj zahtev nije ispunjen klub podliježe disciplinskoj odgovornosti u skladu sa kaznenim odredbama ovih Propozicija.

Član 26

Svi učesnici u takmičenju se o danu, vremenu i mjestu odigravanja utakmice informišu putem e-kscg platforme kao i zvaničnog sajta KSCG.

III PRAVILA ZA SUDIJE, DELEGATE, POMOĆNE SUDIJE I STATISTIČARE

Član 27

Listu sudija za suđenje utakmica lige predlaže Sudijska komisija KSCG, a usvaja je Upravni odbor KSCG, pred početak svake takmičarske sezone.

Klubovi ne mogu da traže izuzeće sudija.

Sudije za utakmice određuje Predsjednik Sudijske komisije.

Svaki klub je obavezan da licencira najmanje 4 pomoćne sudije.

Član 28

Listu delegata usvaja Upravni odbor KSCG na prijedlog Komesara lige i Sudijske komisije (člana komisije zaduženog za delegate) na osnovu zapažanja o kvalitetu rada u prethodnoj sezoni uz pismeno obrazloženje.

Delegiranje delegata za utakmice I A ŽCKL vrši Komesar takmičenja.

Član 29

U cilju obezbjeđenja da suđenje utakmica bude što kvalitetnije, kontrolu suđenja obavljaće posebni kontrolori koje za pojedine utakmice lige odredi Sudijska komisija KSCG. Kontrolori su obavezni da izvještaj o kontroli utakmice dostave Predjedniku Sudijske komisije i Komesaru lige.

Lista kontrolora formira se na prijedlog Predsjednika Sudijske komisije a usvaja je Upravni odbor KSCG.

Član 30

Delegiranje sudija i delegata vrši se putem digitalne platforme e-KSCG, a izuzetno putem e-mail-a u slučaju tehničkih probema.

Sudije i delegati su obavezni da potvrde ili odbiju delegiranje putem platforme e-KSCG u roku od 24 časa nakon dobijanja nominacije za utakmicu. U slučaju odbijanja dužni su da navedu razloge kroz e-KSCG platformu.

Delegati su dužni i da telefonskim putem obavijeste Komesara takmičenja u slučaju odbijanja nominacije.

Sudije su dužne i da telefonskim putem obavijeste komesara za sudije u slučaju odbijanja nominacije.

Član 31

Ukoliko se ukaže potreba, za neke utakmice mogu da budu određene i pomoćne sudije van mjesta odigravanja utakmice. U tom slučaju delegiranje vrši Komesar lige. Troškove ovako određenih pomoćnih sudija snosi klub koji iste traži ili KSCG ukoliko su pomoćne sudije određene na zahtjev Komesara lige.

Član 32

Sudije i delegat dužni su da budu u dvorani 60 minuta prije zakazanog vremena za početak utakmice. Nije dozvoljeno da se koriste prevozna sredstva kojima se u mjesto odigravanja utakmice stiže neposredno prije početka susreta.

Sudije su dužne da uđu na teren za igru u uniformi za suđenje 20 minuta prije početka utakmice. Pomoćne sudije su dužne da u dvorani budu 60 minuta prije početka utakmice i da se jave delegatu sa ovjerenom licencom za tekuću sezonu.

Pomoćne sudije moraju imati licencu za tekuću sezonu i obavezne su da nose jednobraznu uniformu (gornji dio) sa obilježjem KSCG (logo) koju obezbjeđuje KSCG prije početka takmičarske sezone.

Nakon završetka utakmice sudije i pomoćne sudije mogu napustiti dvoranu tek po odobrenju - saglasnosti delegata.

Član 33

Utakmice sude trojica sudija.

Ako se sudija povrijedi ili iz bilo kog drugog razloga ne može da nastavi da obavlja svoju dužnost, utakmica se nastavlja, preostali sudija-e, sudi sam-i u ostatku utakmice, osim ako postoji mogućnost zamjene sudije kvalifikovanim sudijom zamjenikom. Zamjenu među dostupnim sudijama sa liste određuje Predsjednik sudijske komisije i u obavezi je da obavijesti Komesara takmičenja.

Ako sudija sa liste nema, utakmicu sude dvojica sudija.

Ukoliko ne dođu dvojica sudija Predsjednik sudijske komisije obezbjeđuje zamjenu među dostupnim sudijama sa liste. Ukoliko sudije ne budu obezbijeđene u roku od 60 minuta utakmica se odlaže.

Ukoliko ne postoje uslovi da se prethodni stav ispuni, Komesar takmičenja može odložiti utakmicu najviše do 24 časa.

Ovako odložena utakmica mora se odigrati u roku od 24 časa.

Gostujuća ekipa je obavezna, ukoliko to naloži Komesar takmičenja, da sačeka odigravanje utakmice, u protivnom susret se registruje službenim rezultatom. Troškove boravka gostujuće ekipe u ovom sučaju snosi KSCG.

Eventualnu zamjenu pomoćnih sudija određuje delegat, sa liste licenciranih pomoćnih sudija KSCG

Član 34

Sudije su potpuno samostalne u donošenju odluka.

Sudije su dužne da striktno sprovode Pravila igre i da ne dozvole da se krše odredbe ovih Propozicija i Pravilnika o takmičenju KSCG.

Sudije su isključivo odgovorne za red na terenu i saradnju sa zapisničkim stolom.

Prvi sudija se smatra posebno odgovornim u djelokrugu ovlašćenja koja ima sudija prema Pravilima igre, odredaba ovih Propozicija i Sudijskog kodeksa koji uređuje rad sudija.

Član 35

Sudije su dužne da utakmicu, ako postoji realna mogućnost, svakako dovedu do kraja.

Ako je utakmica prekinuta iz razloga što su gledaoci ušli u teren i izazvali tuču ili prekid, sudije su dužne da istu nastave, po pražnjenju dvorane - djelimičnom ili potpunom - ili najkasnije u roku od 24 časa pred praznom dvoranom.

Prvi sudij prekida utakmicu ako je ostvaren fizički napad na sudiju ili delegata, ili ako gledaoci neposredno ili bačenim predmetima povrijede službeno lice, igrača, trenera, ili drugog člana ekipe.

Ukoliko je odlukom prvog sudije utakmica definitivno prekinuta, ekipa koja je odgovorna za prekid gubi utakmicu službenim rezultatom 2:0 i dobija nula bodova u plasmanu za tu utakmicu.

Druge kazne u vezi sa utakmicom date su u kaznenim odredbama ovih Propozicija.

Član 36

Delegat vrši kontrolu Prijavnu listu licenciranih igrača (Obrazac br.1), Prijavnu listu pratećih članova (Obrazac br.2), Prijavnu listu igrača i pratećih članova za utakmicu (Obrazac br.3), kao i licence trenera, pomoćnih trenera, igrača i pomoćnih sudija.

Delegat je dužan da konstatuje urednu prisutnost statističara 45 minuta prije zakazanog vremena za početak utakmice.

Delegat je obavezan da statističaru obezbijedi roster domaće i gostujuće ekipe 30 minuta prije zakazanog vremena za početak utakmice.

Delegat dobija od službenih predstavnika klubova liste prijavljenih igrača i licence, provjerava ispravnost podataka unijetih u zapisnik, brojeve igrača i zahtjeva da trener svojim potpisom u zapisniku ovjeri unijete podatke.

Delegat vodi računa da su dresovi obilježeni na pravilan način, da su dresovi kapitena ekipa vidno obilježeni, da su svi igrači jedne ekipe u istovjetnoj sportskoj opremi i neće dozvoliti ulazak na teren igraču koji nije odjeven kao i drugi članovi njegove ekipe

Delegat snosi odgovornost za rad zapisničkog stola.

Delegat je obavezan da upozori službenog predstavnika kluba domaćina da postavi obilježja sponzora KSCG na propisanim mjestima, ukoliko to već nije na osnovu uputstva, pravilno izvršeno i da ne dozvoli početak utakmice dok se ne ispune obaveze prema KSCG sponzoru.

Delegat je dužan da klubu domaćinu dostavi potpisan obračun troškova za službena lica na propisanom obrascu.

Delegat u prisustvu službenog predstavnika kluba domaćina provjerava, da li je obezbijeđeno uredno vođenje statistike.

Delegat je dužan da prati zbivanja u gledalištu, za i oko zapisničkog stola i klupa za rezervne igrače i da, u slučaju potrebe, o njima obavještava sudije kako bi oni mogli blagovremeno da preduzmu odgovarajuće mjere.

Obaveza delegata je da, u slučaju nesportskog ponašanja gledalaca – vrijedjanja učesnika utakmice, opomene lice koje rukuje razglasnim uređajem, da upozori publiku da isto nije dozvoljeno.

Član 37

Sudije same ili na prijedlog delegata smjenjuju pomoćnog sudiju, ukoliko konstatuju da ovaj čini greške i da istim utiče na regularnost utakmice. U tom slučaju napraviće se pauza radi smenjivanja pomoćnog sudije.

Delegat određuje zamjenu među prisutnim sudijama sa liste.

Član 38

Delegat obavezno u svoj izvještaj unosi svoja zapažanja i ocjene o svim događajima vezanim za utakmicu, kao i zaključke o organizaciji i toku utakmice.

Sudije su dužne da samoinicijativno ili na zahtjev delegata opišu sve sporne momente na utakmici, navedu razloge za dosuđene tehničke i isključujuće greške igračima i treneru, kao i druge značajne odluke koje nisu vezane za sam tok igre (smenjivanje pomoćnog sudije, delimično ili potpuno pražnjenje dvorane i sl.).

Delegat je obavezan da iznese svoje mišljenje o spornim činjenicama i da insistira da sudije isto tako iznesu svoja mišljenja. Na zahtjev sudija delegat je dužan da iznese svoje mišljenje o činjenicama, u slučaju da su one sporne.

Delegat nije dužan da izvještaj sastavlja u službenim prostorijama nakon utakmice ali je dužan da pita službene predstavnike klubova da li imaju primjedbi. Ukoliko ima primjedbi, službeni predstavnik kluba je dužan da iste konstatuje na propisanom obrascu za primjedbe a delegat ih identično prenese u svom izvješta.

Član 39

Službena lica su obavezna da poštuju kodeks ponašanja za službena lica i to posebno u pogledu sljedećeg:

- službena lica, sudije i delegat dužna su da u mjesto odigravanja utakmice stignu najkasnije 60 minuta prije početka utakmice;
- službenim licima nije dozvoljeno da budu gosti ekipa u ligi u kojoj obavljaju svoju dužnost
- službena lica, sudije i delegat ne smiju da putuju na utakmicu automobilom ili autobusom bilo koje ekipe kojima u ligi sude ili obavljaju dužnost delegata;
- službenim licima nije dozvoljeno da sa sobom vode bilo koga;
- službena lica moraju da budu odjevena na odgovarajući način: sako, pantalone i kravata.
- službena lica imaju pravo da koriste sopstveni automobil na bilo kom rastojanju, tada će im se priznati nadoknada od 0,30 € po kilometru. Ukoliko dvojica ili trojica

službenih lica putuju u istom pravcu na utakmicu dozvoljeno je korišćenje samo jednog automobila;

- službena lica koja u periodu od 24 časa prije utakmice konzumiraju alkohol u bilo kojoj količini podležu disciplinskoj odgovornosti u skladu sa kaznenim odredbama ovih Propozicija
- delegati su posebno odgovorni za utvrđivanje prekršaja kodeksa po bilo kom osnovu kao i za podnošenje izveštaja o istom.

Član 40

Službenim licima koja ne poštuju odredbe ovih Propozicija, Sudijski i delegatski kodeks, kao i Pravilnik o takmičenju KSCG, disciplinske mjere izriče Komesar.

Član 41

Sudija i delegat i službeni predstavnici oba kluba su obavezni da podnesu disciplinsku prijavu ukoliko se za vrijeme utakmice učini disciplinski prekršaj predviđen Disciplinskim pravilnikom KSCG.

Disciplinsku prijavu mogu podnijeti sudije, delegat i službeni predstavnici oba kluba. Delegat je obavezan da uzme izjave od prekršioca i sudija i iste dostavi Komesaru.

Od igrača, trenera i drugih službenih lica isključenih na utakmici, obavezno se uzima izjava na propisanom obrascu KSCG.

Član 42

Delegat svoj izvještaj, zajedno sa zapisnikom utakmice, troškovnikom i Listama prijavljenih igrača i pratećih članova za utakmicu (Obrazac br.3) obije ekipe dostavlja Komesaru putem platforme e-kscg najkasnije 24 časa po završetku utakmice.

Rezultat utakmice i sve bitne činjenice (incident, TG, DG i sl.) vezane za utakmicu delegat na najbrži mogući način telefonom ili mailom saopštava Komesaru takmičenja.

Komesar vrši registraciju utakmice na osnovu izvještaja delegata.

Delegatu, sudijama i zvaničnim predstavnicima klubova nije dozvoljeno, tj. nisu ovlašćeni da o navodima u izveštaju obavještavaju javnost.

Član 43

Disciplinsku odgovornost delegata konstatuje i rješava Komesar takmičenja na osnovu Propozicija.

Član 44

Na svim utakmicama statistika se vodi prema zvaničnom kompjuterskom programu lige. Licencu za rad statističara izdaje kancelarija I A ŽCKL.

Statističare na utakmicama određuje kancelarija KSCG koja snosi odgovornost za njihov rad.

Statističari su dužni da budu u dvorani 45 minuta prije zakazanog vremena za početak utakmice.

IV DUŽNOSTI ORGANIZATORA UTAKMICE

Član 45

Klubovi su obavezni da prije početka lige obavijeste Komesara o mjestu, dvorani i alternativnoj dvorani za odigravanja utakmica, za tekuću takmičarsku sezonu.

Izuzetno, mjesto odigravanja utakmice se može promijeniti:

- odlukom o disciplinskoj kazni od strane Komesara lige, kazna zabrane igranja određenog broja utakmica na svom terenu;
- odobrenjem Komesara lige za nastup, obavezno u najbližoj dvorani registrovanoj za takmičenje u saveznim ligama u slučaju havarije dvorane u kojoj se igra.

Član 46

Organizator je dužan da pomogne gostujućoj ekipi u svakoj prilici. Određuje predstavnika kluba koji pomaže gostujućoj ekipi, daje obavještenja o utakmici ili treningu (ukoliko gostujuća ekipa to zatraži), daje obavještenja o terminu i sl..

Član 47

Organizator je dužan da na svakoj utakmici postavi propisana obilježja Sponzora lige. Organizator je dužan da na svakoj utakmici organizuje i obezbijedi redarsku službu i obezbijedi prisustvo organa MUP-a odnosno da prijavi javni skup u zakonskom roku organu MUP-a. Dokument o prijavi javnog skupa organizator dostavlja delegatu utakmice prije početka utakmice.

Organizator je dužan da obezbijedi prisustvo sanitetskog vozila službe medicinske pomoći sa medicinskom ekipom, tokom cijelog trajanja utakmice. Ukoliko nema sanitetskog vozila službe medicinske pomoći sa medicinskom ekipom, utakmica ne može da počne do obezbijedivanja prisustva istog.

Ukoliko klub domaćin ne obezbijedi sanitetsko vozilo službe medicinske pomoći sa medicinskom ekipom, smatraće se da nije ispunio osnovne uslove za odigravanje utakmice, te snosi svu odgovornost za eventualne posledice i novčanu kaznu u skladu sa Propozicijama.

Snimanje utakmica video kamerom je obavezno. Realizaciju snimanja obezbeđuje kancelarija I A ŽCKL. Snimanje utakmice je dozvoljeno gostujućoj ekipi i klub domaćin je obavezan da istoj obezbijedi odgovarajuće uslove za snimanje. Organizator je dužan da obezbijedi internet vezu za potrebe ON-LINE statistike kao i lap top za potrebe IRS-a. Lap top mora biti pozicioniran pored zapisničkog stola. Internet veza je minimalne brzine od 10Mbit/sek. Organizator je u obavezi da posjeduju jednu od potrebnih aplikacija koja podržava ADRIATIC SPORT TV radi adekvatne distribucije signala za potrebe IRS-a

Na svakoj utakmici organizator na vidnom mjestu postavlja državnu zastavu i odmah pored, zastavu KSCG dimenzija 3X1,5.(slika str. 38)

Član 48

Dužnost organizatora je da preduzme sve mjere kako bi bio obezbijeđen normalan tok utakmice.

Organizator snosi punu odgovornost za sve prekršaje i incidente koji se dogode na samoj utakmici ili neposredno u vezi sa njom.

Organizator mora da obezbijedi da u svakom trenutku može da reguliše ponašanje gledalaca, kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje igre. Organizator je dužan da obezbijedi zaštitu protivničke ekipe ukoliko publika vrijeđa gostujuću ekipu na bilo kojoj osnovi.

Nije dozvoljeno nesportsko navijanje gledalaca i navijanje koje onemogućava normalan tok utakmice (pištaljke, zvučna pojačala, vrijeđanje, psovke, laseri i sl.).

Organizator ne sme da dozvoli posjetiocima da na bilo koji način povrijede prostor za igru unutar ograde (nije na primer, dozvoljeno mahanje zastavama ili naginjanje preko ograde, pomjeranje konstrukcija i sl.).

Organizator je odgovoran za obezbijeđenje reda u gledalištu i terenu i dužan je da poštuje naloge delegata date u tom smislu.

Organizator odgovara za bacanje petardi i drugih predmeta (u gledalištu i na teren), bez obzira čiji to navijači čine. ukoliko se to ipak dogodi, biće kažnjen u skladu sa kaznenim odredbama Propozicija o takmičenju.

U slučaju nereda na terenu ili u dvorani, organizator mora da preduzme sve mjere i potpuno zaštititi sve članove obije ekipe i službena lica. Njegova je dužnost da obezbijedi njihov neometani odlazak u svlačionicu, a članovima gostujuće ekipe, sudijama i delegatu i odlazak iz grada.

Svaki napad na ekipe, sudije ili službena lica, biće kažnjen u skladu sa kaznenim odredbama Propozicija o takmičenju.

Član 49

Ukoliko gostujuća ekipa organizuje dovođenje svojih navijača na utakmicu (zajednički prevoz), tim aktom preuzima i odgovornost za sve što ti navijači učine u dvorani i van nje.

Gostujuća ekipa je dužna da najmanje tri dana prije utvrđenog termina za odigravanje utakmice, obavijesti domaćina i Komesara lige o dolasku svojih navijača (broj navijača maksimalno 20, prevozno sredstvo i odgovorno lice). Ukoliko organizovana navijačka grupa najavljena na način iz stava 1 i 2 ovog člana učini prekršaj predviđen kaznenim odredbama ovih Propozicija Komesar takmičenja će kazniti gostujuću ekipu.

Organizovanim grupama navijača nije dozvoljeno da se nalaze iza zapisničkog stola i klupe gostujuće ekipe.

Službena lica su dužna da u slučaju ispada gledalaca detaljno opišu događaj i odgovornost navijača.

Komesar takmičenja ima pravo da u skladu sa mišljenjem Komesara za bezbjednost zabrani prisustvo gostujućih navijača na konkretnoj utakmici.

Član 50

Za svaki prekršaj koji učini klub organizator, Komesar će izreći kazne u skladu sa kriterijumima za izricanje kazni, prema Propozicijama za takmičenje KSCG

Član 51

Klub koji samovoljno napusti teren prije završetka započete utakmice, nakon poziva glavnog sudije da se utakmica nastavi, te se utakmica ne završi, gubi utakmicu bez borbe službenim rezultatom 20:0 i dobija nula bodova u plasmanu za tu utakmicu.

U ovom slučaju klub će biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1000€ a trener i službeni predstavnik novčanom kaznom u iznosu od po 500€. U ponovljenom slučaju noćana kazna se duplira, klub se isključuje iz takmičenja i seli u niži rang od trenutnog ranga u kom se takmiči.

Klub koji samovoljno napusti teren prije završetka započete utakmice, pa se nakon poziva glavnog sudije utakmica nastavi, čini prekršaj za koji će biti izrečena novčana kazna u iznosu od 800€, a trener i službeni predstavnik novčano kaznom u iznosu od po 400€. U ponovljenom slučaju noćana kazna se duplira.

V TOK UTAKMICE

Član 52

Vrijeme održavanja utakmice je vremenski interval od jednog časa prije početka do jednog časa po završetku utakmice. Za utakmice povećanog rizika ovi intervali su 90 minuta.

Početkom utakmice smatra se onaj momenat kada su sudije ušle na teren i kada je semafor pušten u rad, tj. 20 minuta prije početka igre.

Dvadeset minuta prije početka susreta prvi sudija pregleda da li je organizator ispunio zahtjeve Propozicija, da li su na terenu pomoćne sudije, da li su svi uređaji u ispravnom stanju i da li se u prostoru za igru nalazi neka osoba koja nema licencu.

Ukoliko sudije ustanove neispravnost na uređajima ostaviće organizatoru najviše 60 minuta da to dovede u red. Ukoliko se kvar ne otkloni u tom roku, utakmica se odlaže za najviše 24 časa.

Član 53

Šezdeset minuta prije početka utakmice, mjerilac vremena uključuje semafor u rad. Pomoćne sudije zauzimaju svoja mjesta. Zapisnik mora biti pupunjen 20 minuta prije početka utakmice.

Šest minuta prije početka utakmice, mjerilac vremena sirenom poziva igrače koji su se zagrijavali da se postroje iza bočne linije.

Spiker predstavlja publici kapitena, zatim ostale igrače prema rednim brojevima. Predstavljaju se prvo igrači i trener gostujuće, a zatim domaće ekipe.

Pri predstavljanju i ostalih službenih osoba na početku utakmice svi igrači moraju biti jednoobrazno obučeni (svi u trenerkama, svi bez trenerki i sl.)

Po završenom predstavljanju, intonira se himna Crne Gore, nakon čega igrači prilaze jedni drugima, rukuju se i odlaze prema klupama.

Ukoliko je prezentacija preduga, mjerilac vremena će zaustaviti sat na 3 minuta.

Pola minuta prije početka utakmice mjerilac vremena vraća semafor - sat na početni položaj, a članovi prvih petorki izlaze na teren.

Utakmice se igraju 4 perioda od po 10 minuta, s tim da je podbacivanje lopte obavezno samo na početku utakmice. Sve ostale situacije za podbacivanje kao i počeci ostalih perioda i produžetaka igraju se na osnovu neizmjeničnog posjeda lopte. Odmor na poluvremenu traje 15 minuta, a između perioda po 2 minuta.

Svaka ekipa na utakmici ima pravo na korišćenje 5 tajm auta od po 60 sekundi i to 2 u prvom i 3 u drugom poluvremenu, s tim da najviše 2 od 3 tajm auta u drugom poluvremenu mogu da budu u poslednja dva minuta drugog poluvremena. U svakom produžetku obje ekipe imaju još po jedan tajm aut.

Ekipe ne mogu da traže odlaganje utakmice kada sudije odluče da počnu utakmicu. Odbijanje, duže od 15 minuta, da na odluku sudija utakmica počne, smatraće se nedolaskom na utakmicu.

VI ODREĐIVANJE PLASMANA

Član 54

Plasman ekipa utvrđuje se prema FIBA Pravilima igre (plasman ekipa). Za pobjedu se dobijaju 2 boda a za poraz 1 bod.

VII ŽALBE

Član 55

Žalba na utakmicu najavljuje se u zapisniku utakmice potpisom kapitena ekipe, **najkasnije 15 minuta po završetku utakmice.**

U redovnim okolnostima žalba se izjavljuje za zapisničkim stolom, dok se u vanrednim okolnostima žalba izjavljuje u službenim prostorijama kluba.

Žalba se u pisanom obliku na propisanom obrascu KSCG podnosi delegatu, najkasnije 60 minuta po završetku utakmice. Službena lica na utakmici, sudije i delegat, daju mišljenje o žalbi. Klub može da dopuni žalbu, s tim da dopuna mora biti najavljena 24 časa po odigranoj utakmici. Dopuna žalbe ne može da se odnosi na činjenice koje nisu navedene u žalbi odmah nakon utakmice.

Dopuna žalbe mora da bude dostavljena u roku od tri dana po odigranoj utakmici. Za svaku žalbu u roku od 3 dana mora biti uplaćen iznos od 200 €.

Član 56

Žalba koja nije najavljena potpisom kapitena, koja nije na vrijeme uručena delegatu, kao i žalba za koju nije uplaćen iznos od 300 €, neće se uzimati u razmatranje.

Član 57

Za utvrđivanje tačnog datuma kada je dopuna žalbe podnijeta i kada je uplata takse izvršena, služi jedino primjerak novčane uplatnice.

Član 58

Komesar lige može žalbu da usvoji ili odbije

Kada žalbu odbije utakmica se registruje postignutim rezultatom.

Kada žalbu usvoji, Komesar lige će donijeti novu odluku u skladu sa važećim propisima. Žalbu će usvojiti ukoliko je učinjena povreda pravila igre koja je bitno uticala na rezultat, ili je utakmica bila neregularna zbog odsustva uslova za odigravanje utakmice koji su predviđeni Propozicijama takmičenja, a što je uslovilo da postignuti rezultat nije posljedica sportskog nadmetanja.

Član 59

Jednom registrovana utakmica ili donijeta odluka u vezi sa takmičenjem, ne može biti poništena.

Član 60

Ako je tokom utakmice došlo do spornih situacija, delegat je dužan da to opiše u svom izvještaju i da od odgovornih lica uzme pisane izjave, koje prilaže izvještaju.

Ako je neki od klubova uložio prigovor, delegat je dužan da u svom izvještaju izloži svoje mišljenje o prigovoru i da izvede i priloži dokaze na osnovu kojih će Komesar lige lakše donijeti svoju odluku. Komesar lige ne može da odbije registraciju utakmice za koju postoji prigovor .

Odluke Komesara o registraciji utakmice i odbijanju žalbe su konačne. Ukoliko se klub žalio na odluke sudija i kvalitet suđenja, kao i na rad službenih lica na utakmici, klub ima mogućnost da se žali Komisiji za žalbe i kontrolu suđenja koja donosi konačnu odluku u dijelu procjene kvaliteta suđenja i eventualnih grešaka sudija koje su direktno uticale na rezultat.

Član 61

Ukoliko žalba bude usvojena i rezultat utakmice poništen, prilikom odigravanja ponovljene utakmice klubovi dijele prihod i rashod na jednake dijelove.

.

Član 62

Odluku o žalbi Komesar mora da donese najkasnije u roku od 7 dana po odigranoj utakmici, osim za utakmice Play Off-a gdje se odluka o žalbi donosi najkasnije u roku od 24 sata.

Član 63

U slučaju podnošenja žalbe u roku od tri dana potrebno je uplatiti na žiro račun Saveza, iznos od 200€ i u slučaju odbijanje žalbe iznos se ne vraća, a ukoliko se žalba uvaži žalioac ima pravo na povraćaj uplaćenog iznosa.

Sve eventualne troškove žalbenog postupka pokriva klub koji je prouzrokovao troškove.

Član 64

Žalba na utakmicu u završnom dijelu (Play Off utakmice I A ŽCKL) takmičenja za rješava se u roku od 24 časa od momenta odigravanja utakmice.

VIII KAZNE NE ODREDBE

Član 65

- Komesar lige izriče kazne za prekršaje predviđene ovim Propozicijama i Pravilnikom o takmičenju.
- Za prekršaje i kazne koji nisu predviđeni ovim Propozicijama izriču se kazne propisane Disciplinskim pravilnikom KSCG
- Osim kazni izrečenih od strane FIBA-e i ostalih evropskih FIBA klupskih takmičenja u vezi sa doping kontrolom, Komesar lige priznaće i druge vremenske kazne po pravosnažnim odlukama tih tijela
- Vremenske kazne izrečene po pravosnažnim odlukama nadležnih tijela KSCG-a Komesar lige će dostaviti u FIBA-u i tijelima ostalih evropskih klupskih takmičenja na evidenciju i recipročno priznavanje
- Ukoliko postoji sporan detalj na utakmici koji nije naveden u izvještaju delegata utakmice a utvrđen je naknadnim pregledom video snimka u roku od 24 sata, Komesar lige može izreći kaznu u skladu sa ovim Propozicijama
- Klubovi su dužni da imaju aktivnu E-mail adresu. Svi dopisi poslati mejlom klubovima, njihovim članovima, kao i službenim licima UKSCG, smatraju se primljenim danom njihovog slanja.

Član 66

ORGANIZACIJA UTAKMICE

Za prekršaje predviđene ovim članom Komesar takmičenja izriče sljedeće kazne

Nepravovremena prijava i potvrđivanje utakmice	50
Neopravdani razlozi za nedolazak na utakmicu	1000
Neispravni tehnički uređaji ili uređaji koji nisu u skladu sa Propozicijama	50
Slaba organizacija zapisničkog stola	50
Nedostatak pomoćnih uređaja	50
Nedovoljno zagrijana ili nedovoljno osvijetljena dvorana	50

Neobezbjedjivanje odgovarajućih svlačionica za službena lica i ekipe	300
Neobezbjedjivanje sanitetskog vozila i medicinske ekipe	500
Izostanak redarske službe, slab rad redarske službe	50
Neispravna sportska oprema igrača	50
Reklamiranje drugih liga bez dozvole KSCG	500
Neopoštovanje obaveza prema sponzorima KSCG	300
Neizlaženje u susret uredno podnijetom zahtjevu gostujuće ekipe za trening	50
Neprijavljivanje utakmice (javnog skupa) MUP-u	50
Neobezbjedjivanje osoba i pribora za sušenje mokrog dijela igrališta	50
Neisticanje državne zastave, zastave saveza i neintoniranje himne	1000
Neobezbjedjivanje potrebnog broja lopti (4) za zagrijavanje svakoj ekipi	50
Nepredstavljanje igrača prije početka utakmice	100
Neuručivanje službene dokumentacije delegatu 30 minuta prije početka utakmice	50
Neimanje ili neispravna Internet veza	50
Neposjedovanje lap topa i sve neophodne opreme za potrebe IRS	150
Neosiguravanje prostora za rad sredstava javnog informisanja	50
Nepridržavanje odredbi propzicija koje se odnose na tehničke normative	50
Neodržavanje konferencije za medije nedostatak prostorije	50
Nedolazak na konferenciju za medije trenera ili igrača	100
Nastup ekipe sa manje od 10 igrača	50
Nepoštovanje dres koda	50

Rok za plaćanje kazni izrečenih klubovima je 15 dana od dana ispostave računa. U slučaju nepravovremenog plaćanja kazne klubovi se automatski suspenduju i ne mogu nastupati na utakmicama do uplate kazne. U ponovljenim slučajevima u toku jednog takmičenja novčane kazne se udvostručuju.

Član 67

NESPORTSKO PONAŠANJE GLEDAOCA ZA VRIJEME UTAKMICE

Bacanje bezopasnih predmeta	50	
Bacanje tvrdih predmeta koji mogu uzrokovati povrede (upaljači, novac, plastična boca itd)	100	
Bacanje tvrdih predmeta koji mogu uzrokovati povrede opasne po život (kamen, stolica, bodež itd.)	200	
Paljenje petardi, baklji i sličnih pirotehničkih sredstava na tribinama	200	
Bacanje petardi, baklji i sličnih pirotehničkih sredstava na teren	500	
U težim slučajevima sa ozbiolljnim posledicama zabrana igranja određenog broja utakmica na domaćem terenu	1500	3-10 utakmica

Prijetnje ili podsticanje na nasilje prema službenim licima i igračima	50	
Pljuvanje ili vrijeđanje igrača i službenih lica od strane gledaoca	100	
Vrijeđanje učesnika utakmice na rasnoj, polnoj, nacionalnoj ili vjerskoj osnovi	100	Pražnjenje dijela tribina
Pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka u čijem sadržaju se podstiče nasilja ili mržnja	100	
Ako bilo koji gore navedeni sporni događaj uzrokuje privremeni prekid utakmice	500	
Ako bilo koji gore navedeni sporni događaj uzrokuje prekid utakmice bez nastavka	1000	20- 0 službeni rezultat
Pušenje u dvorani	50	
Ometanje rada zapisničkog stola od strane gledalaca	50	
Nepoštovanje himne – sjedenje za vrijeme intoniranja	100	
Isticanje partiskih ili simbola druge države	500	

Komesar takmičenja može izreći i kazne zabrane igranja pred gledaocima od 1 do 10 službene (prvenstvene ili Kup) utakmice ili zabrana korištenja određenih tribina. U slučaju ponavljanja na istoj utakmici bilo kojih od prekršaja novčana kazna se udvostručuje.

Rok za plaćanje kazni izrečenih klubovima je 15 dana od dana ispostave računa. U slučaju nepravovremenog plaćanja kazne klubovi se automatski suspenduju i ne mogu nastupati na utakmicama do uplate kazne. U ponovljenim slučajevima u toku jednog takmičenja novčane kazne se udvostručuju.

Član 68

FIZIČKI NAPAD GLEDAOCA

Ulazak i ometanje neovlaštenih osoba u teren prije utakmice	100		
Ulazak i ometanje neovlaštenih osoba u teren tokom utakmice	200		
Ulazak i ometanje neovlaštenih osoba u teren posle utakmice	400		
Napad gledaoca na igrače, trenere i službena lica utakmice na terenu ili u krugu sportskog objekta	1.000	Zabrana igre	1-3 utakmica
Napad gledaoca na igrače, trenere i službena lica utakmice u službeni prostorijama posle utakmice	2.000	Zabrana igre	1-5 utakmica
Ako napad izvršen na terenu, prostorijama dvorane ili u krugu dvorane prouzrokuje povredu igrača, trenera ili službene osobe	8.000	Zabrana igre	1-5 utakmica

Ostvarena namjera napada sa prekidom utakmice	Zabrana igre	1-10 utakica
Ostvarena namjera napada bez prekida utakmice	Zabrana igre	1-5 utakmica

Komesar takmičenja može izreći i kazne zabrane igranja pred gledaocima od 1 do 10 službene (prvenstvene ili Kup) utakmice ili zabrana korištenja određenih tribina. U slučaju ponavljanja na istoj utakmici bilo kojih od prekršaja novčana kazna se udvostručuje.

Rok za plaćanje kazni izrečenih klubovima je 15 dana od dana ispostave računa. U slučaju nepravovremenog plaćanja kazne klubovi se automatski suspenduju i ne mogu nastupati na utakmicama do uplate kazne. U ponovljenim slučajevima u toku jednog takmičenja novčane kazne se udvostručuju.

Član 69

NESPORTSKO PONAŠANJE IGRAČA, TRENERA I SLUŽBENIH KLUPSKIH LICA (doktora, fizioterapeuta, službenog predstavnika kluba, odgovornih osoba kluba)

Za tehničku grešku igrača	50
Floping igrača	25
Za tehničku grešku trenera	50
Za tehničku grešku službenog predstavnika	50
Za isključujuću grešku igrača	50
Za isključujuću grešku trenera	100
Za isključujuću grešku službenog predstavnika	100

Za svaku isključujuću grešku igrač, trener i službene osobe će se kazniti novčano i mogućnost zabrana obavljanja dužnosti od 1 do 5 službene (prvenstvene ili Kup) utakmice. Osim za isključujuću grešku za kombinaciju dvije grešaka (nesportske greške, tehničke ili floping) u jednoj utakmici. Ako nakon isključenja ne napusti dvoranu kažnjava se dodatno:

Igrač	100
Trener	200
Službeni predstavnik	200

Za podnijetu prijavu protiv igrača, trenera ili službenog lica nakon što Komesar utvrdi činjenice, Komesar može izreći novčanu kaznu ili kazni od ne igranja ili neobavljanja dužnosti ili obje kazne	100	1-3 utakmice
Fizički napad igrača, trenera ili službene klupske osobe na sudiju, komesara, kontrolore, pomoćnog sudiju, statističare, igrača, trenera, gledaoca ili službenu osobu druge ekipe, prije, za vrijeme ili nakon utakmice. Za teže prekršaje nadležna je Disciplinska komisija.	1.000	2-10 utakmica do 6 mjeseci suspenzija

Prijetnje prema sudijama, komesaru, kontroloru, delegatima kontakt/napad igrača, trenera ili službene klupske osobe na redarsku ili policijsku službu ili vrijeđanje istih	200	
Nelicencirani ili kažnjeni treneri koji ostvare ili pokušaju ostvariti na prikriven način trenersku dužnost bez trenerske licence odnosno za vrijeme dok kazna traje	200	
Igrači koji javno kritikuju odluke sudija	100	
Treneri, službene i odgovorne osobe klubova koji javno kritikuju odluke sudija	200	
Treneri, sudije, igrači, službene i odgovorne osobe klubova koji javno komentarišu i narušavaju ugled KSCG ili njegovih organa	500	Ponovo Suspendacija do odluke Disciplinske komisije
Nedolazak prijavljene osobe u prostorije za sastavljanje izvještaja radi saslušanja– davanja izjave	100	
Nanastupanje na utakmici sa obaveznih 10 igrača	100	
Nesportsko ponašanje, pokušaj napada i prijetnje među igračima, službenim licima i prema publici	200	
Ostvareni fizički kontakt među igračima, službenim licima i prema publici	300	
Međusobni obračun igrača, trenera, službenih lica, predstavnika kluba - vinovnik incidenta zabranom igranja/obavljanja funkcije na 1 utakmici i novčano 1000 a ostali učesnici 500		
Teži prekršaji i ispadi iz prethodnog člana zabrana nastupa 1-10 utakmica a u naježim slučajevima suspendacija i predaja Disciplinskoj komisiji	1-10 ut	Disciplinski postupak KSCG
Nepridržavanje ili neprisustvovanje ceremonijalu završnice Play-off ili Kup takmičenja	1.000	
Odbijanje davanja uzorka urina (ili drugih tjelesnih tečnosti) radi sprovođenja doping kontrole	1.000	Vremenska suspendacija

Kazne igračima, trenerima i službenim klupskim osobama izriču se i uplaćuju na ime kluba. U slučaju nepravovremenog plaćanja kazne (rok od 15 dana od ispostave računa) igrači i treneri se automatski suspenduju i ne mogu nastupati na utakmicama, odnosno ne mogu voditi ekipu do uplate kazne. Svaka naredna novčana kazna izrečena primjenom iste disciplinske odredbe, udvostručuje se.

Član 70

NESAVJESNO OBAVLJANJE DUŽNOSTI DELEGATA, SLAB I NESTRUČAN RAD SUDIJA, KONTROLORA I POMOĆNIH SUDIJA

Nesavjesno i neuredno obavljanje dužnosti, nesportsko ponašanje sudija, pomoćnih sudija, kontrolora i delegata kao i neuredno i netačno sprovođenje odluka i instrukcija Komesara i ne javljanje delegatu prilikom odlaska na utakmicu	1-6 utakmica u tempu delegiranja
Neobjektivno prikazivanje činjenica u izvještaju kao i prikrivanje pojedinih činjenica	1-6 utakmica u tempu delegiranja
Nepoštovanje člana 33 ovih Propozicija - sudije	1-2 utakmice u tempu delegiranja
Nepropisno oblačenje sudija, delegata (odijelo i kravata) i kontrolora	1-3 utakmice u tempu delegiranja
Delegat, sudija koji napravi više troškova od onog što mu pripada ili u obrazac za troškove unese netačne podatke	1-5 utakmica u tempu delegiranja
Nepravovremen dolazak službenih osoba u dvoranu (obavezno sat ranije) kašnjenje do 15 minuta	1-3 utakmice u tempu delegiranja
Nepravovremen dolazak službenih osoba u dvoranu (obavezno sat ranije) kašnjenje do 30 minuta	4-6 utakmica u tempu delegiranja
Neopravdan nedolazak službenih osoba na utakmicu	Skidanje sa liste za sezonu u toku
Nepravovremen izlazak službenih osoba na teren 20 min prije početka utakmice	1-3 utakmice u tempu delegiranja
Konzumiranje alkohola službenih osoba na dan utakmice	6-10 utakmica u tempu delegiranja
Slaba ocjena kontrolora suđenja i pregleda snimka od strane Sudijske komisije KSCG	Ispod standarda 1-3 utakmice u tempu delegiranja Nezadovoljavajuće 4-6 utakmica u tempu delegiranja
Ponovljeno – Slaba ocjena kontrolora suđenja i pregleda snimka od strane Sudijske komisije KSCG	Ispod standarda 4-6 utakmica u tempu delegiranja Nezadovoljavajuće 7-10 utakmica u tempu delegiranja
Nepravovremeno i neprecizno dostavljanje izvještaja sa utakmice od strane delegata (izvještaj Delegata, i zapisnik utakmice) i kontrole suđenja od strane kontrolora (obaveza 24 sata po završetku utakmice)	1-3 utakmice u tempu delegiranja
Piće ili ručak sa klubom ili na račun kluba prije utakmice	1- 10 utakmica u tempu delegiranja
Nepoštovanje marketinških obaveza KSCG	5 utakmica

Sudija koja na utakmici ne poštuje marketinške i sponzorske obavezne KSCG,	zabrana vršenja dužnosti na 5 utakmica u tempu delegiranja
Službeno lice koje naplati veće troškove od utvrđenih daljinom. Više naplaćeni iznos, odnosno razlika, vraća se uplatnicom na tekući račun oštećene strane.	zabrana vršenja dužnosti u trajanju od 2 do 6 mjeseci
Učestvovanje direktno i indirektno u klađenju, na bilo koji način vezano za košarku i utakmice, uključujući i davanje i prosljeđivanje informacija koje se kasnije koriste u klađenju	Suspenzija od strane Komesara i predaja Disciplinskoj komisiji KSCG
Za sve prekršaje koji nisu predviđeni ovim kaznenim odredbama kao i nepridržavanje sudijskog i delegatskog pravilnika ili na neki drugi način ometa rad organa KSCG i SK KSCG, kao i nesavjesno i neuredno obavljanje dužnosti i nesportsko ponašanje, zavisno od težine prekršaja	od 1 do 10 utakmica u tempu delegiranja, a za teže prekršaje i vremenskom kaznom zabrane vršenja dužnosti u trajanju od 1 do 6 mjeseci ili do kraja takmičarske sezone
Ukoliko je kontrolor suđenja dao ocjenu, a nakon ekspertize suđenja SK KSCG pokaže se da je data ocjena neopravdana i nerealna	od 2 do 5 utakmica

Sve kazne sudija, kontrolora i delegata se objavljuju Biltenima Komesara takmičenja i prenose se na sledeću sezonu.

Član 71

Klub kome je izrečena kazna zabrane igranja određenog broja utakmica na svom terenu može igrati utakmicu u drugom mjestu u kome postoji sportska dvorana registrovana za tekuću sezonu za odigravanje utakmica I A ŽCKL. Mjesto u kome se zakazuje utakmica mora, bilo kojim redovnim prevoznim sredstvom, da bude udaljeno više od 50 km od mjesta kluba koji je kažnjen. U slučaju spora, odluku o mjestu odigravanja utakmice donosi Komesar lige.

Ukoliko se u ovom drugom mjestu dogodi incident za koji se izrekne kazna zabrane igranja određenog broja utakmica na tom terenu, takva kazna se odnosi na mjesto gdje se incident dogodio ali i na mjesto odakle je klub domaćin te utakmice.

U slučaju da ekipa koja je kažnjena zabranom igranja na svom terenu odredi za odigravanje utakmice mjesto koje je za gostujuću ekipu udaljenije od mjesta domaće ekipe, dužna je da gostujućoj ekipi nadoknadi razliku troškova koji su time prouzrokovani.

Izrečene kazne zabrane igranja ili vršenja dužnosti određene brojem utakmica izvršavaju se samo na utakmicama lige i prenose se u narednu takmičarsku sezonu, dok vremenske kazne podrazumijevaju sva takmičenja u periodu za koji su izrečene.

Član 72

Na sve novčane kazne nije dozvoljena žalba, dok je žalba dozvoljena na vremenske Kazne.

Rok za podnošenje žalbe na vremensku kaznu Komesara za takmičenje je 7 dana.

U slučaju izricanja vremenske kazne na koju je uložena žalba Komesar izriče suspenziju o konačne odluke Disciplinske komisije.

Svaka sljedeća novčana kazna po istom osnovu se duplira.

Član 73

O disciplinskim prekršajima klubova, ekipa, igrača, trenera, službenih lica, sudija i delegata u ovom takmičenju i povodom ovog takmičenja, odluke donosi Komesar lige. Odluke Komesara lige su konačne, osim u slučaju vremenske zabrane vršenja dužnosti ili igranja, kada žalbu na prvostepenu odluku rješava Disciplinska komisija KSCG. Uz žalbu se dostavlja dokaz o plaćenju taksi u visini od 300€.

Član 74

Ukoliko ekipa odustane od takmičenja kazniće se prema odredbama Pravilnika o takmičenju Košarkaškog saveza Crne Gore.

IX FINANSIJSKE ODREDBE

Član 75

Klubovi sami pokrivaju svoje troškove učešća u takmičenju. Prihod od utakmice pripada organizatoru utakmice.

Član 76

Ekipa koja ne nastupi na utakmici iz neopravdanih razloga, obavezna je da svom protivniku nadoknadi sve troškove koje je imao za odlazak na utakmicu (ako je gost) i troškove organizacije utakmice (ako je domaćin). Visinu nadoknade, na osnovu dokumentovanog zahtjeva, određuje Komesar lige.

Član 77

Klub je dužan da svoje finansijske obaveze vezane za učešće u takmičenju ili odluke o novčanoj kazni

klubu ili odgovornom, odnosno službenom licu kluba ispuni u propisanom roku.

Odredba stava 1. ovog člana važi i za sva druga lica kojima Komesar izrekne novčanu kaznu.

Klub je dužan da svoje finansijske obaveze po osnovu odluke o novčanoj kazni klubu ili odgovornom, odnosno službenom licu kluba izvrši u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke o kazni.

Komesar je odgovoran za obezbeđenje sprovođenja izrečenih disciplinskih mjera.

Klub koji izgubi dvije utakmice službenim rezultatom se kažnjava u skladu sa Pravilnikom o takmičenju KSCG.

Član 78

Visine kotizacije za klubove, iznos takse službenih lica (delegata, sudija pomoćne sudije, kontrolori) određuje Upravni odbor KSCG.

Član 79

Odluku o pokrivanju troškova takmičenja, troškova sudija i delegata donosi Upravni odbor KSCG najkasnije sa odlukom o Sistemu takmičenja za nastupajuću sezonu.

Takse sudija, delegata i pomoćnih sudija utvrđuju se posebnom odlukom Upravnog odbora KSCG.

Troškove taksi za službena lica snose klubovi

Takse za službena lica iznose :

- ✓ za sudiju 60,00€
- ✓ za delegata 50,00€
- ✓ za pomoćne sudije 15% od takse sudije

Troškove taksi za službena lica snosi KSCG.

Takse su važeće za sve faze takmičenja.

Troškove prevoza službenih lica snose klubovi.

Naknadu troškova (takse) službenih lica isplaćuje klub organizator utakmice najkasnije 24 sata prije zakazanog početka utakmice, uplatom na tekući račun službenog lica.

U slučaju da klub ne izvrši isplatu troškova službenih lica u datom roku, utakmica će se odigrati, Komesar će klubu izreći suspenziju i utakmica neće biti registrovana postignutim rezultatom.

Klub je dužan da u roku od 48 sati nakon utakmice izvrši isplatu troškova službenih lica uplatom na njihov tekući račun, uz dostavljanje dokaza o uplati Komesaru. Ukoliko klub organizator uplatu ne izvrši ni nakon 48 sati podliježe novčanoj kazni u iznosu od 600 €.

Ukoliko se utakmica ne odigra zbog nedolaska gostujuće ili domaće ekipe, klub organizator utakmice

je dužan da isplati troškove (takse) službenih lica u punom iznosu. U slučaju ponovnog igranja utakmice putne troškove službenih lica snosi klub koji je odgovoran za neodigravanje utakmice, ili se odlukom Komesara troškovi dijele.

Delegat dostavlja Komesaru izveštaj o isplaćenim taksama i putnim troškovima.

Član 80

Klubovi su dužni da svoje finansijske obaveze po osnovu odluka o novčanim kaznama, kao i sve druge finansijske obaveze u vezi sa takmičenjem, izvršavaju u roku od 15 (petnaest) dana. U protivnom, klub će biti suspendovan.

Isto važi i za igrače, trenere i sva službena lica u vezi sa novčanim kaznama koje im je izrekao Komesar.

Kazne izrečene pojedincima plaća klub.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 81

Slučajevi koji nijesu predviđeni ovim Propozicijama rješavaju se na osnovu Pravilnika o takmičenju KSCG i ostalih propisa KSCG.

Član 82

Tumačenje ovih Propozicija daje Upravni odbor KSCG.

Član 83


Propozicije se donose najkasnije 30 dana prije početka sezone i ne mogu da se mijenjaju nakon usvajanja..

Propozicije su punovažne kada ih potvrdi Upravni odbor KSCG.


U Podgorici, 08.09.2025.godine

**UPRAVNI ODBOR
KOŠARKAŠKOG SAVEZA CRNE GORE**


Prednja strana dresa





Zadnja strana dresa



Izgled šortsa







- ✓ Žuta horizontalna led traka ispod crvene gornje led trake služi za istek napada
- ✓ Crvena led traka za istek perioda

